

FILOLOŠKI FAKULTET

Broj:

Nikšić,

Na osnovu člana 88 stav 13 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 7 stav 5 Pravila postupka izbora u akademska i naučna zvanja, razmatrajući izvještaje recenzenata, Vijeće Filološkog fakulteta je na CCXIX sjednici, održanoj 24. 10. 2024. godine, za Senat Univerziteta Crne Gore utvrdilo

PRIJEDLOG

Da se **dr Ljubomir Ivanović** bira u akademsko zvanje – **docent** za oblast **Germanistika – Njemački jezik**, na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Obrazloženje

Univerzitet Crne Gore je 17. 4. 2024. godine raspisao Konkurs za izbor u akademsko zvanje za oblast **Germanistika – Njemački jezik** na Filološkom fakultetu u Nikšiću, jedan izvršilac.

Na Konkurs je potpunu i blagovremenu dokumentaciju predao dr Ljubomir Ivanović.

Vijeće Filološkog fakulteta je nakon isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja recenzija u „Biltenu Univerziteta Crne Gore” (broj 617 od 19. 9. 2024. godine), konstatujući da prigovora nije bilo, razmotrilo i prihvatilo izvještaje recenzenata: prof. dr Sanele Mešić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Vedada Smailagića, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof. dr Smilje Srdić, redovni profesor u penziji, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, utvrdilo prijedlog da se **dr Ljubomir Ivanović bira u akademsko zvanje – docent za oblast Germanistika - Njemački jezik, na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.**

DEKAN

Prof. dr Igor Lakić

Dostavljeno:

-Senatu UCG

-a/a

dajem dr Jasmini Baljagić iz razloga što ima doktorat iz oblasti za koju se bira, shodno članu 4. tačka 1. Uslova i kriterijuma za izbor u naučna i akademska zvanja i što dr Baljagić već 18. godina, kao saradnik i predavač učestvuje u nastavnom procesu na Biotehničkom fakultetu na predmetima iz oblasti Ljekovitog bilja, oblasti za koju je raspisan Konkurs. Stoga predlažem Vijeću Biotehničkog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Jasminu Baljagić izabere u akademsko zvanje docent za oblast Ljekovito bilje na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT

Prof. dr Đina Božović, redovni profesor
Biotehnički fakultet
Univerzitet Crne Gore

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za oblast: **Germanistika – Njemački jezik** na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Konkurs je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 14.6.2024. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat **DR LJUBOMIR IVANOVIĆ**.

BIOGRAFIJA

Rođen sam 17. januara 1987. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Savo Pejanović“ i Filološku gimnaziju završio sam u Podgorici kao dobitnik diplome LUČA. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore završio sam osnovne studije 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9,80, specijalističke studije 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9,93 i master studije 2012. godine sa prosječnom ocjenom 9,87. Master rad na temu *Tempus i vrijeme u njemačkom jeziku* pod mentorstvom prof. dr Smilje Srđić odbranio sam sa ocjenom A. Doktorske studije završio sam u aprilu 2023. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa prosječnom ocjenom 9,83. Doktorsku disertaciju odbranio sam 26. 4. 2023. godine pod mentorstvom prof. dr Vedada Smailagića. Tema doktorske disertacije: *Sprachliche Wertung in den Haushaltsdebatten des Bundestages in den Jahren 2015 und 2018: eine lexikalische und pragma-semantische Analyse (Jezičko vrednovanje u debatama Bundestaga u vezi sa budžetom za 2015. i 2018. godinu: leksička i pragma-semantička analiza)*.

Nakon završetka specijalističkih studija počeo sam da radim kao honorarni saradnik u nastavi na lingvističkoj grupi predmeta, gdje sam kao saradnik na vježbama bio angažovan na raznim

predmetima: Savremeni njemački jezik, Osnove gramatike, Morfologija njemačkog jezika, Morfosintaksa, Sintaksa njemačkog jezika, Semantika njemačkog jezika. Od februara 2018. godine postavljen sam od strane Ministarstva pravde za stalnog tumača za njemački jezik. Licenca za tumača za njemački jezik obnovljena u februaru 2023. godine.

Tokom studija (osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih) bio sam dopitnik raznih stipendija koje su mi omogućavale duže i kraće studentske i istraživačke boravke na fakultetima njemačkog govornog područja (Frankfurt na Majni, Jena, Beč, Grac, Virzburg). Od 2010. godine stalni sam saradnik Ispitnog centra Crne Gore gdje sam angažovan kao autor testova i recenzent za testove za eksternu maturu, polumaturu i stručne ispite. Od 2020. godine sam i predsjednik Komisije za njemački jezik, čiji je zadatak sastavljanje testova za eksternu provjeru znanja u crnogorskim školama. U Ispitnom centru sam takođe angažovan i kao autor testova, recenzent i ispitivač za potrebe održavanja Državnog takmičenja iz njemačkog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola.

Od 2013. godine licencirani sam ispitivač za međunarodno priznate ÖSD ispite (Österreichisches Sprachdiplom). Takođe od 2013. sam član Upravnog odbora Udruženja germanista jugoslovene Evrope (SOEGV), a od 2023. godine član i lokalni koordinator za Crnu Goru za CEEPUS mrežu TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSLation.

Oženjen sam i imam dvoje djece.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

Nakon završetka specijalističkih studija 2009. godine zaposlen sam kao honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Kao honorarni saradnik radio sam pet godina, nakon čega zasnivam radni odnos po Ugovoru o radu u septembru 2014. godine.

Od 2009. do 2017. godine bio sam angažovan i kao honorarni saradnik na kursovima njemačkog jezika koje je organizovao Institut za strane jezike, koji je do 2015. godine bio samostalna jedinica Univerziteta Crne Gore, nakon čega ulazi u sastav novoosnovanog Filološkog fakulteta.

Trenutno sam angažovan kao saradnik u nastavi sa doktoratom gdje držim nastavu iz različitih lingvističkih predmeta. Na osnovnim studijama: Njemački jezik 1 – osnove gramatike, Njemački jezik 2 – Morfologija 1, Osnove prevođenja 1, Osnove prevođenja 2, Njemački jezik 4-Sintaksa 1, Savremeni njemački jezik 5 i savremeni njemački jezik 6. Na master studijama: Semantika njemačkog jezika, Savremeni njemački jezik 7, Savremeni njemački jezik 8 i Savremeni njemački jezik 9.

KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE I STRUČNE BIBLIOGRAFIJE

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST			
Radovi u naučnim časopisima			
Q3 Rad u međunarodnom časopisu (časopis indeksiran na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama, rangiran u prvih 75% časopisa)		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Ivanović, Lj. & Vuković-Stamatović, M. (2023) "Use of Labels and Attributes for Degrading Opponents in Montenegro's Political Discourse". In O. Feldman (ed.) <i>Political Debasement Incivility, Contempt, and Humiliation in Parliamentary and Public Discourse</i> , Springer, pp. 149-172. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0467-9_8 . ISBN 978-981-99-0467-9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-0467-9_8	9	9
*Ekvivalencija za časopis iz kategorije Q3 prema čl. 12 tačka 2 Uslova i kriterijuma za izbor u akademska zvanja			
Q5 Rad u međunarodnom časopisu koji nije indeksiran na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Ivanović, Lj. (2023) <i>Verwendung der wertenden Substantive in den Plenarsitzungen des Bundestages</i> ; FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: Journal of language and literature studies, p. 117-139; Dostupno na: https://folia.ucg.ac.me/image/46/Ljubomir%20Ivanovic.pdf	4	4
2.	Ivanović, Lj. (2022) <i>Die Verwendung der wertenden Adjektive in den Plenarsitzungen des Bundestages</i> . <i>Komunikacija i kultura</i> , [S.l.], v. 13, n. 13, p. 77-92. https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2022.13.13.5	4	4

3.	Ivanović, Lj. (2022). Syntaktisches Bewerten am Beispiel von Wertenden Aussagen in den Plenarsitzungen des Bundestages. S. 51-69. LOGOS & LITTERA, DOI: 10.31902/LL.2021.9.3 https://ll.ucg.ac.me/LL%209/3%20Ivanovic,%20Logos%209.pdf	4	4
Radovi na naučnim konferencijama, učešća na izložbama, i slično			
K2 Naučni rad na međunarodnom naučnom skupu (štampano u cjelini)		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Lj. Ivanović (2013) Perspektiven des Gebrauchs der Futurtempora im Deutschen, Perspektivierung (Perspektivität) – Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie, Sammelband zur VI. Konferenz der SOEGV in Priština, 17–19.10.2013	2	2
2.	Lj. Ivanović (2015) Semantika prošlih glagolskih vremena u njemačkom jeziku. In: Bratić V., Vuković M. (ur.). Word Across Cultures, Zbornik radova sa Pete konferencije Instituta za strane jezike i Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore. Podgorica: Institut za strane jezike, str. 40-49	2	2
K4 Saopštenje na međunarodnom naučnom skupu (štampano u izvodu)		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Ivanović Lj. (2023): Problemfelder bei der Übersetzung von Bildungsdokumenten in Montenegro. 10. Internationale translationswissenschaftliche Sommerakademie und Symposium: Translation und transkulturelle Geschäftskommunikation, Maribor	0.5	0.5
2.	Ivanović Lj. (2023): Sprachliche Realisierung und Strategien der Selbstbewertung in den Haushaltsdebatten des Bundestags. 14. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Mai 2023, Priština	0.5	0.5
3.	Ivanović, Lj. (2019): Bewertende Sprachmittel in den Bundestagsdebatten. Wie die Regierung die Opposition bewertet. 12. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), November 2019, Maribor	0.5	0.5
4.	Ivanović, Lj. (2018): Bewertende Sprachmittel in den Bundestagsdebatten. Wie die Regierung die Worte der Opposition bewertet. 11. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), 16.–20. oktober 2018, Skopje	0.5	0.5
5.	Ivanović, Lj. (2017): Das Adjektiv als bewertendes Sprachmittel in den Bundestagsdebatten. 10. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), November 2017, Dubrovnik	0.5	0.5
6.	Ivanović, Lj. (2016): Das Verb als bewertendes Mittel in den Bundestagsdebatten. 9. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), 09.11. – 13.11.2016 in Bar, Montenegro	0.5	0.5
7.	Ivanović, Lj. (2015) Nähe und Distanz in deutschen und montenegrinischen Wahlkampfreden, 8. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV), Oktober 2015 Kragujevac	0.5	0.5
Stručne monografije i knjige			
S4 Poglavlje u stručnoj monografiji izdatoj kod nas		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Lazarević, R., Piletić, D., Luburić, G., Popović, O., Ivanović, Lj. (2020). "Italian for Tourism and Travel". In: Vuković Stamatović M. and Božović, P. (Eds.). From texts to handouts and textbooks: Developing teaching materials for LSP. Seminar proceedings: a collection of original LSP teaching and learning materials. Podgorica, pp. 94-109. https://www.reflame.ucg.ac.me/IMAGE/Zbornik%20radova.pdf	1	0.20
Uređivačka i recenzentska djelatnost			
R12 Recenziranje radova objavljenih u ostalim časopisima		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Međunarodni časopis – Folia linguistica et litteraria – 3 naučna rada	0.5	1.5
Projekti			
18 Učešće u međunarodnom naučnom projektu		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Erasmus+ Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro (Re- FLAME) – CBHE 609778, 2019–2023, kojim je koordinirao Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.	4	4

2. KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE PEDAGOŠKIH SPOSOBNOSTI

2. PEDAGOŠKA DJELATNOST			
Gostujući profesor			
P7 Gostujući profesor na inostranim univerzitetima		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Univerzitet u Beču – CEEPUS program (8. 4. 2024 - 15. 4. 2024)	5	5
Kvalitet nastave			
P17 Kvalitet pedagoškog rada, odnosno kvalitet nastave		UKUPNO ZA REFERENCU	ZA KANDIDATA
1.	Na osnovu anketa studenata i izvještaja prodekana za nastavu	do 5	5

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova		Broj bodova	
	Prije izbora	Ukupno	Prije izbora	Ukupno
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD	13	13		28.5
2. STRUČNI RAD RAD	3	3		5.70
2. PEDAGOŠKI RAD	2	2	10	10
UKUPNO		18		44.20

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU STEPENA OBRAZOVANJA

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore broj 03-3101/5 od 10.7.2024. godine imenovana sam za člana Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje za oblast Germanistika – Njemački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Na raspisan konkurs javio se kandidat dr Ljubomir Ivanović.

Ljubomir Ivanović završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore osnovne studije (Njemački jezik i književnost) 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9,8, specijalističke studije (Njemački jezik i književnost) 2009. godine sa prosječnom ocjenom 9,93, a master studije (Germanistika – nauka o jeziku) 2012. godine sa prosječnom ocjenom 9,87. Master rad na temu „Tempus i vrijeme u njemačkom jeziku“ odbranio je sa ocjenom A. Doktorske studije završio je 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu sa prosječnom ocjenom 9,83. Doktorsku disertaciju na temu „Sprachliche Wertung in den Haushaltsdebatten des Bundestages in den Jahren 2015 und 2018: eine lexikalische und pragma-semantische Analyse (Jezičko vrednovanje u debatama Bundestaga u vezi sa budžetom za 2015. i 2018. godinu: leksička i pragma-semantička analiza)“ odbranio je 26.4.2023. godine.

Može se konstatovati da dr Ljubomir Ivanović u pogledu stepena obrazovanja ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Uslovima i kriterijumima za izbor u akademsko zvanje.

ANALIZA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG (UMJETNIČKOG) RADA

Svoje naučne radove kandidat dr Ljubomir Ivanović objavio je u relevantnim međunarodnim časopisima. Većini njegovih radova zajedničko je to što se bave jezičkim vrednovanjem u političkim debatama. U svojim ranijim radovima kandidat se bavio glagolskim vremenima u njemačkom jeziku. Kandidat je do sada objavljivao radove na crnogorskom, engleskom i njemačkom jeziku. Slijedi prikaz tri rada kandidata.

Posebnu pažnju zaslužuje rad „Use of Labels and Attributes for Degradign Opponents in Montenegro's Political Discourse“ (Ivanović, Lj., Vuković-Stamtović, M.) koji se temelji na kritičkoj analizi diskursa i koji je objavljen 2023. godine. U ovom radu

istražuju se etikete i atributi koji se koriste u svrhu ponižavanja političkih protivnika. Analiza je rađena na korpusu koji se sastoji od 70 izjava različitih političara i političkih stranaka iz Crne Gore. Izjave su objavljene na službenim stranicama političkih stranaka i na Facebooku početkom 2022. godine. U većini slučajeva te su izjave potpisali pojedini političari iz tih stranaka, dok su neke od njih jednostavno potpisane imenom političkih stranaka. Vezane su za period kada se formirala nova parlamentarna većina. Ovaj trenutak u crnogorskoj političkoj historiji stvorio je zapaljivu političku retoriku, u kojoj su optužbe za izdaju, laži i zločin postale svakodnevice. Ponižavanje se u radu posmatra kao diskreditirajuća diskurzivna strategija. Analiziraju se korištena jezička i retorička sredstva koja za cilj imaju diskreditaciju i smanjenje ugleda, vrijednosti i položaja političkih protivnika. To se najprije postiže odabirom određene leksike. Etikete i atributi se u ovom radu klasificiraju na osnovu njihovog značenja. Rad, dakle, sadrži semantičku klasifikaciju, ali se raspravlja i o pragmatici u prikazanim primjerima. Nekim izjavama se referiralo na karakterne osobine, nekim na kriminal, na političku nesposobnost, na oblik vlade, na historiju/vojsku, na mentalne/fizičke nedostatke. Ovdje su te kategorije poredane prema broju etiketa i atributa iz korpusa koji se mogu svrstati u te kategorije. Najčešće se referiralo na karakterne osobine. Ponavljanjem leksike sa negativnim značenjem postignuta je, kako autori zaključuju, snažna leksička kohezija kroz pojedinačne političke izjave, ali i kroz cjelokupni politički diskurs pojedinih političkih stranaka.

U tri druga rada riječ je o vrednovanju pomoću imenica ili pridjeva ili o sintakstičkom vrednovanju na plenarnim sjednicama Bundestaga. Svi ovi radovi su pisani na njemačkom jeziku. Jedan od tih radova nosi naslov „Die Verwendung der wertenden Adjektive in den Plenarsitzungen des Bundestages“ (Ivanović, Lj.), a objavljen je 2022. godine. U ovom radu riječ je o vrednovanju pomoću pridjeva. Korpus predstavljaju protokoli sa dvije sjednice njemačkog Bundestaga, iz 2015. i 2018. godine. Analizirane su izjave parlamentaraca u kojima dolazi do eksplicitnog ili implicitnog vrednovanja. Radi se o semantičko-pragmatičkoj analizi primjera. U prvom dijelu rezultata analize predstavljeni su rezultati kvalitativne, a u drugom dijelu rezultati kvantitativne analize. Podjelu na podvrste relativnih kvalitativnih pridjeva autor preuzima od Trosta (2006). U procesu analize autor dolazi do zaključka da je teško ili gotovo nemoguće jedan pridjev uvrstiti u samo jednu od podvrsta. Značenje pridjeva uvjetovano je kontekstom. Pokazao je da je pridjev kao vrsta riječi koja se često koristi za vrednovanje veoma efikasno sredstvo za vrednovanje osoba i činjeničnih stanja. Utvrdio je da je ponekad primarno značenje pridjeva neutralno, ali da se u svom sekundarnom značenju koristi za vrednovanje. U svom korpusu je pronašao primjere za pridjeve kojima se vrednuje za sedam različitih podvrsta. Ovi pridjevi mogu da se koriste sa

imenicom koja također vrednuje i u tom slučaju mogu intenzivirati njeno značenje, ali mogu se koristiti i sa imenicama kojima se ne vrednuje i učiniti tako da cijela nominalna fraza predstavlja vrednovanje. Zanimljiva je konstatacija da tzv. intelektualne pridjeve češće koriste političari vladajućih stranaka, a to i kada pričaju o samima sebi, a ne samo o političkim protivnicima. Oni, dakle, ocjenjuju i sebe i druge, dok opozicija vrednuje samo sposobnosti političara vladajućih stranaka.

Još jedan rad iz ove skupine koji će ovdje biti predstavljen nosi naslov „Syntaktisches Bewerten am Beispiel von wertenden Aussagen in den Plenarsitzungen des Bundestages“ (Ivanović, Lj.), a objavljen je također 2022. godine. U ovom radu se autor ne bavi primarno leksikom nego sintaksičkim sredstvima za vrednovanje. Cilj mu je bio da pokaže kako redosljed riječi u rečenici, upotreba različitih vrsta rečenica, izbor određenih vremena i glagolskih načina može doprinijeti ka tome da se neka izjava shvati pozitivno ili negativno. Kao korpus su poslužile izjave parlamentara u kojima se eksplicitno ili implicitno vrednuje. Radi se o izjavama sa dvije sjednice održane 2015. i 2018. godine. Autor je vodio računa o tome da li u primjerima postoji i određena leksika koja ima funkciju vrednovanja. Kada je to bio slučaj, sintaksička sredstva su služila za modifikaciju. Analiza, koja je u ovom radu sprovedena, rađena je iz semantičko-leksičke i komunikativno-pragmatičke perspektive. Ustanovio je npr. da je česta upotreba pitanja sa upitnim prilogom *warum* (zašto), te da se ta pitanja mogu shvatiti kao predbacivanje. Ne očekuje se odgovor na ista. U nekim primjerima ustanovljeno je nizanje retoričkih pitanja nakon kojih slijedi komentar koji ima funkciju vrednovanja. Na kraju analize došao je do zaključka da se u slučaju upotrebe određenih sintaksičkih sredstava najčešće radi o sintaksički modificiranom vrednovanju.

Svi predstavljeni radovi sadrže sve potrebne elemente izvornih naučnih radova. Svaki rad sadrži teorijski okvir, kandidat preuzima prilikom analize svog korpusa određene kategorije iz ranijih istraživanja drugih istraživača, ali iz svojih analiza izvodi i vrijedne nove zaključke.

Pored navedenih radova kandidat je objavio još dva naučna rada sa međunarodnih skupova. U ovim radovima se bavi glagolskim vremenima u njemačkom jeziku. Izlagao je na sedam međunarodnih skupova.

Učestvovao je u međunarodnom naučnom projektu „Erasmus+ Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro (Re- FLAME) – CBHE 609778, 2019-2023“, kojim je koordinirao Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore. Član je i lokalni koordinator za Crnu Goru CEEPUS mreže „TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSLation“.

Na osnovu izložene analize naučnoistraživačkog rada

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD	13		13	28,5		28,5
2. STRUČNI RAD	3		3	5,7		5,7
3. PEDAGOŠKI RAD	2		2	10		10
UKUPNO	18		18	44,2		44,2

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Nakon analize naučnoistraživačkog rada, stručne i pedagoške osposobljenosti, smatram da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje, te sa zadovoljstvom preporučujem da dr Ljubomir Ivanović bude **izabran u zvanje docenta** za oblast Germanistika – Njemački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT

prof. dr. Sanela Mešić, redovni profesor
Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta

smatram da u domenu naučnoistraživačkog rada dr Ljubomir Ivanović ispunjava sve uslove za izbor u zvanje docenta.

ANALIZA STRUČNOG RADA

Što se tiče stručnog rada kandidata, potrebno je spomenuti da je recenzirao tri naučna rada za međunarodni časopis „Folia linguistica et litteraria“. Objavio je u koautorstvu poglavlje u jednoj stručnoj monografiji. Od 2018. godine stalni je sudski tumač za njemački jezik. Od 2010. godine stalni je saradnik Ispitnog centra Crne Gore, a od 2020. godine predsjednik Komisije za njemački jezik koja sastavlja testove za eksternu maturu u crnogorskim školama. Od 2013. godine licencirani je ispitivač za međunarodno priznate ÖSD ispite.

ANALIZA PEDAGOŠKE OSPOSOBLJENOSTI

Nakon završetka specijalističkih studija 2009. godine angažovan je kao honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Kao saradnik izvodio je vježbe na više predmeta: Savremeni njemački jezik, Osnove gramatike, Morfologija njemačkog jezika, Morfosintaksa, Sintaksa njemačkog jezika, Semantika njemačkog jezika. Od 2014. godine je radio po Ugovoru o radu. Od 2009. do 2017. godine bio je honorarni saradnik na kursovima njemačkog jezika u organizaciji Instituta za strane jezike. Trenutno je angažovan kao saradnik u nastavi sa doktoratom na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Izvodi nastavu na osnovnim studijama na predmetima: Njemački jezik 1 – osnove gramatike, Njemački jezik 2 – Morfologija 1, Osnove prevodjenja 1 i 2, Njemački jezik 4 – Sintaksa 1, Savremeni njemački jezik 5 i 6, te na master studijama na predmetima: Semantika njemačkog jezika, Savremeni njemački jezik 7, 8 i 9.

Iz svega navedenog proizilazi da dr Ljubomir Ivanović posjeduje bogato iskustvo u izvođenju nastave iz oblasti Germanistika – Njemački jezik.

Studentice i studenti su kvalitet njegovog pedagoškog rada u anketama iz prethodnih pet godina ocijenili izuzetno visokim ocjenama (4,47 do 5,00). Oni smatraju da kvalitetno organizuje nastavu na predmetima na kojima je angažovan, te da to čini uz najveći stepen odgovornosti, posvećenosti i stručnosti.

U periodu od 8.4. do 15.4.2024. godine držao je gostujuća predavanja na Univerzitetu u Beču u okviru razmjene CEEPUS mreže TRANS.

Na osnovu iznesenih činjenica zaključujem da je dr Ljubomir Ivanović u potpunosti osposobljen za zvanje docenta.

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU STEPENA OBRAZOVANJA

Uvidom u dokumentaciju dr. Ljubomira Ivanovića priloženu za izbor u akademsko zvanje za oblast Germanistika – Njemački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore te nakon uvida u Uslove i kriterijume za izbor u akademsko zvanje došao sam do sljedećeg zaključka:

Dr. Ljubomir Ivanović je 26.4.2023. doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu kod prof. dr. Vedada Smailagića iz germanističke lingvistike u okviru međunarodnog germanističkog doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu i njemačkog Univerziteta u Würzburgu čime je zajedno sa naknadnom nostrifikacijom diplome u Crnoj Gori ispunio osnovni uslov za izbor u docenta. Osim toga u proteklom periodu dr. Ivanović je kroz

svoj naučni rad ostavio 28.5 bodova kroz 13 publikacije te 10 bodova za svoj pedagoški rad kroz gostovanje putem CEEPUS-mreže na Univerzitetu u Beču i kroz ocjenu od strane studenata.

ANALIZA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG (UMJETNIČKOG) RADA

U svome naučnom radu dr. Ivanović se bavio temama iz leksičke semantike te kroz svoj doktorat i prateće publikacije pragmasemantičkim temama iz politolingvistike u kojima analizira aspekte jezičkog vrednovanja i referentna jezička sredstva.

1. U radu *Verwendung der wertenden Substantive in den Plenarsitzungen des Bundestages* objavljenom u **FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: Journal of language and literature studies**, p. 117-139 2023. godine dr. Ivanović na osnovu korpusa njemačkih parlamentarnih debata uspješno analizira pragmasemantiku vrednovanja kao jezičkog djelovanja kroz imenice različitih morfologija. U politolingvističkom smislu važna je spoznaja da jezičko vrednovanje mnogo češće dolazi od opozicionih političara nego pozicionih.

2. U radu *Die Verwendung der wertenden Adjektive in den Plenarsitzungen des Bundestages. Kommunikation i kultura*, p. 77-92. (2022) dr. Ivanović se također bavi temom izvorno iz svojih istraživanja za doktorski rad i analizira pridjeve u kontekstu pragmasemantike vrednovanja na primjerima političkog govora i korpusa njemačkih parlamentarnih debata. Kao i u prethodno kratko predstavljenom radu i u ovom radu dr. Ivanović pokazuje visok stepen lingvističkog znanja i kompetencija te sposobnost vlastitog mišljenja, analize, otvaranja istraživačkih pitanja, samostalnog istraživanja i izvođenja zaključaka.

3. U radu *Use of Labels and Attributes for Degrading Opponents in Montenegro's Political Discourse*. u **0. Feldman (ed.) Political Debasingment Incivility, Contempt, and Humiliation in**

Parliamentary and Public Discourse, Springer, pp. 149-172. (2023), objavljenom u koautorstvu sa M. Vuković-Stamatović dr. Ivanović sa koautoricom analizira jezička sredstva za degradiranje, omalovažavanje i negativno predstavljanje političkih oponenta među političkim akterima u Crnoj Gori. Fokus ovog istraživanja je na signifikantnoj leksici kod koje se analizira njihova referencijalnost i atribucija te na koncu vrši semantička klasifikacija relevantnih jezičkih sredstava. Kao referenti analizirane leksike pojavljuju se političari, političko djelovanje i političke partije koji se u posmatranom korpusu vrednuju kroz lekseme semantičkih polja karakternih osobina, kriminala, političke nesposobnosti, oblika vladavina, historijsko-vojnog djelovanja te raznih vrsta invalidnosti.

Zaključno se može reći da je kandidat dr. Ljubomir Ivanović pokazao vrlo dobro poznavanje metoda istraživanja na polju politolingvistike, analize leksike sa različitih aspekata te razumijevanja društveno-političkog spektra kako u SR Njemačkoj, što je i kod samih germanista rijetko, tako i u Crnoj Gori.

ANALIZA PEDAGOŠKE OSPOSOBLJENOSTI

Uvidom i dostavljene materijale konkursa može se vidjeti da kandidat dr. Ljubomir Ivanović ima mnogo nastavnog iskustva kroz nastavu kao honorarni saradnik najprije od 2009. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore pa kasnije kao uposlenik na Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore odnosno kasnije novoosnovanog Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Trenutno je angažovan kao saradnik u nastavi sa doktoratom na različitim lingvističkim predmetima u okviru osnovnog i master studija.

Uz određeno međunarodno iskustvo kao doktorant ili gost na Univerzitetima Frankfurt na Majni, Jena, Beč, Grac te Würzburg te uz odlične ocjene od strane studenata kandidat dr. Ivanović se može smatrati jako dobrim akademskim predavačem.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD	13		13	28,5		28,5
2. UMJETNIČKI RAD						
3. PEDAGOŠKI RAD	2		2	10		10
UKUPNO						38,5

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Nakon uvida i analize prijave kandidata dr. Ljubomira Ivanovića za nastavničko radno mjesto na Odsjeku za njemački jezik Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore zaključujem da je kandidat dr. Ivanović naučno potpuno zadovoljio Uvjete konkursa ali i opća akademska očekivanja od mladih istraživača i predavača. Dr. Ivanović je kako svojim naučnim a tako i pedagoškim radom te znatnim međunarodnim iskustvom i spremnošću da djeluje kroz stručna udruženja pokazao visok stepen akademske profesionalnosti i odgovornosti i izgradio vrlo dobre temelje za dalji istraživački razvoj i akademsku karijeru.

Uz nadu i očekivanje da će dr. Ljubomir Ivanović u narednom periodu proširiti svoje naučne interese i lingvističke kompetencije, otvoriti nova istraživačka pitanja i pokrenuti istraživačke projekte, ojačati postojeće međunarodne kontakte te uspostaviti nove međunarodne kontakte, **mišljenja sam i predlažem da se dr. Ljubomir Ivanović izabere u naučno zvanje docenta** u skladu sa važećim Zakonom.

RECENZENT

Prof. dr. Vedad Smilagić
redovni profesor,
Filozofski fakultet u Sarajevu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Na konkurs objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 14. 6. 2024. godine za izbor u akademsko zvanje za oblast Germanistika – Njemački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore prijavio se samo 1 kandidisat – dr. Ljubomir Ivanović.

ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU STEPENA OBRAZOVANJA

Nakon pregleda dostavljene konkursne dokumentacije saglasno *Zakonu o visokom obrazovanju Crne Gore Univerziteta Crne Gore i Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja*, može se zaključiti da dr. Ljubomir Ivanović ispunjava predviđene uslove. Nakon završetka osnovne i srednje škole u Podgorici (nagrađen diplomom LUČA) upisuje studije Njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na istom fakultetu završava postdiplomske studije (nauka o jeziku). Titulu doktora filoloških nauka stekao je 2023. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranivši doktorsku tezu pod naslovom *SPRACHLICHE WERTUNG IN DEN HAUSHALTSDEBATTEN DES BUNDESTAGES IN DEN JAHREN 2015 UND 2018: Eine lexikalische und pragma-semantische Analyse. (Jezičko vrednovanje u debatama Bundestaga u vezi sa budžetom za 2015. i 2018. godinu: leksička i pragma-semantička analiza)*.

ANALIZA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG (UMJETNIČKOG) RADA

(Rezime recezenta o naučnoistraživačkom (umjetničkom) radu kandidata na osnovu priloženih referenci sa izborom i tri naučnoistraživačka rada (umjetnička djela) za koja recezent smatra da predstavljaju najznačajniji doprinos kandidata u izvještajnom periodu, saglasno Mjerilima za izbor)

Kao i većina ostalih studenata, dr Ljubomir Ivanović upisao je studije bez predznanja nemačkog jezika. Taj nedostatak sa početka studija brzo je prevaziđen zahvaljujući njegovoj izraženoj zainteresovanosti za gotovo ceo opus lingvističkih predmeta i velikoj posvećenosti radu. Po završetku specijalističkih studija redovni je učesnik naučnih skupova u regionu. Iako su na pomenutim skupovima dominantno prisutna nastavnička zvanja, Ljubomir Ivanović na njima učestvuje u svojstvu referenta. Takođe, treba naglasiti da su svi naučni prilozi koje navodi u svojoj Bibliografiji objavljeni pre sticanja doktorske titule što svedoči o naučnom potencijalu kandidata. Priloženi spisak objavljenih radova svedoči o širini njegovih lingvističkih interesovanja. To mu omogućava da obradi pojedinih jezičkih tema pristupa i iz interdisciplinarnih perspektive. Za ovu priliku odabrali smo tri rada, iz tri različite jezičke discipline.

1. *SYNTAKTISCHES BEWERTEN AM BEISPIEL VON WERTENDEN AUSSAGEN IN DEN PLENARSITZUNGEN DES BUNDESTAGES*. (naučni članak objavljen u časopisu *Logos & littera*, DOI, 2021, str. 51-69) Ništa danas nije izuzeto od procesa vrednovanja, vrednuju se ljudi, njihovi postupci, stvari, činjenice. Vrednovanje je bitna konstituenta našeg kognitivnog, afektivnog i emocionalnog bitisanja. Vrednuje se eksplicitno, ponekad i onda kad nismo svesni da nekoga ili nešto vrednujemo. Kad se pomene naučni pristup ovom fenomenu, prvo se pomisli na leksički i pragma-semantičku perspektivu vrednovanja. Nakon kratkog osvrta na relevantna tumačenja vrednovanja sa dominantnog pragma-semantičkog aspekta, autor istražuje koja se sintaksička sredstva mogu primeniti u procesu vrednovanja. Jezičku bazu istraživanja činili su stenografski izveštaji sa dve sednice Budnestaga iz 2015. i 2018. godine, iz vremena kad je nemačku politiku vodila velika koalicija – CDU/CSU i SPD. Da ne bi doveo u pitanje relevantnost analize, autor je odabrao sednice na kojima se diskutovalo o istoj temi – finansijama. Na samom početku ističe da je u slučaju sintaksičkog vrednovanja najčešće reč o intenziviranju ili modifikaciji ocena do kojih se došlo pomoću leksičkih sredstava. On u korpusu na argumentovan i dosledan način #identifikuje sintaksičke konstrukcije kojima se nešto vrednuje, klasifikuje ih i analizira. Oslanjajući se u velikoj meri na tumačenje Klocka (Klotz), navodi sintaksička sredstva: atribuiranje i subatribuiranje; red reči i rečeničnih elemenata (npr. inverzija, razokvirenje, manje uobičajen redosled elemenata u srednjem rečeničnom polju); parataksa i hipotaksa; upotreba modusa (npr. izbor između konjunktiva I i II u indirektnom govoru); upotreba modalnih reči; varijacije u pogledu dužine rečenica. Detaljnijom i metodološki utemeljenom analizom korpusa potvrđuju se u literaturi već etablirana sintaksička sredstva za vrednovanje, ali se dolazi i do nekih novih. Iz ugla pedagoške prakse interesantna je analiza značaja redosleda rečeničnih elemenata, promena tema-rema-perspektive: određeni rečenični element dobija na značaju/intenzitetu ako se stavi na početak ili kraj rečenice ili u zadnje rečenično polje: *Hundert Jahre große Koalition, das könnt ihr uns nicht antun!* ('sto godina Velike koalicije, to nam ne možete učiniti!'). Ocena objekta koji je predmet vrednovanja u navedenom primeru intenzivira se njegovom inicijalnom pozicijom, upotrebom demonstrativne zamenice i usključnikom na kraju rečenice. *Naturschutzverbände und die Wirtschaf sind mit Ihnen zufrieden – wir nicht!* ('udruženja za zaštitu prirode i privreda su sa Vama zadovoljni – mi ne ') Nezadovoljstvo govornika intenzivirano je u ovom primeru stavljanjem u zadnje rečenično polje. Određeni efekat postiže se izborom tipa rečenice; *Was ist denn das für eine Begründung?* ('kakvo je to opravdanje') U rečenici je upotrebljen upitni determinativ *was für ein*, ona ima formu upitne, ali je funkcionalno bliža eksklamativnoj rečenici. (Posle ovakve rečenice ne očekuje se odgovor, a „opravdanje“ je negativno vrednovano.) Eksklamativnim rečenicama uvek se izražava emocija, svaka emocija, pak, pretpostavlja vid vrednovanja. Imperativne rečenice nisu lišene vrednovanja: često u sadejstvu sa drugim leksičkim sredstvima izražavaju negativan sud, optužuju nekoga: *Treten Sie endlich zurück!* ('dajte konačno ostavku') Formom imperativne rečenice i prilogom *konačno* negativno se ocenjuje odsustvo nečije aktivnosti i nalaže da je došlo vreme da se ona izvrši. Na kraju se može zaključiti da rad predstavlja značajan prilog u domenu jezičke

discipline koja se bavi sintaksičkim ustrojstvima rečenice koja sama, ili u sadejstvu sa drugim jezičkim elementima, donose sud o nekome ili nečemu.

2. *SEMANTIKA PROŠLIH GLAGOLSKIH VREMENA U NJEMAČKOM JEZIKU* (naučno izlaganje na konferenciji, štampano u celini u zborniku sa skupa: *World across cultures/Riječ na granici kultura* 2015, str. 40-50). Jedan momenat u ovom radu od posebnog je značaja: redefinisane pojmove *glagolsko vreme* (Tempus) i *objektivno vreme* (Zeit). Morfološka kategorija tempus dospela je u nemački jezik iz grčkog posredstvom latinskog jezika. Sa preuzimanjem gramatičkog sistema vremena nemački jezik je preuzeo i njihovu semantiku. I upravo taj odnos između morfološkog oblika i značenja izvor je nepresušnih dilema, ne samo za studente germanistike. Neadekvatno tumačenje seže duboko u prošlost. Još je Aristotel glagol definisao kao vremensku reč (nem. Zeitwort) Smatra se da je ovim pojmom na neki način stavljen znak jednakosti između kategorija tempusa i vremena. Kompleksnost odnosa između forme i semantike autor ilustruje na primeru preterita. Iako se preterit smatra jedinom pravom vremenskom kategorijom u kojoj vreme dešavanja leži pre vremena govorenja, neki primeri to opovrgavaju: *Wir kamen über die Autostrada nach Florenz, das in einem breiten Tal lag* ('autoputem smo stigli u Firencu koja je ležala u širokoj dolini'). Upotreba preterita u relativnoj rečenici u suprotnosti je sa osnovnim postulatima o upotrebi preterita: jasno je da je Firenca ležala i da će i u budućnosti ležati na istom mestu. Naučno utemeljeno i precizno diferenciranje između ove dve kategorije veoma je značajno i iz pedagoške perspektive pošto se studenti stranih germanistika već u prvom semestru susreću sa ovim problemom. Motivisanost ovog istraživanja proističe iz činjenice da je dr Ljubomir Ivanović godinama, kao saradnik u nastavi i asistent, angažovan na vežbanjima iz predmeta Morfologija njemačkog jezika. Od šest glagolskih vremena, koja postoje u nemačkom jeziku, opredelio se za dva prošla: preterit i perfekt. U pitanju su dva glagolska vremena koja međusobno konkurišu (preterit zbog svog kraćeg oblika u jeziku štampe, posebno u naslovima, zamenjuje perfekt; u govornom jeziku, pak, perfekt potiskuje preterit pa se neretko govori o njegovom nestajanju). Otuda potreba da se na argumentovan način predoči specifičnosti upotrebe ova dva vremena. Zato se naglašava činjenica da preterit i perfekt nisu sinonimi i da se ne mogu proizvoljno zamenjivati. Pored dva pojma koja su u ovom kontekstu i ranije uzimana u obzir, *vreme dešavanja* (vreme kad se neki događaj stvarno dešava) i *vreme govorenja* (vreme njegove verbalizacije/govorenja), autor ističe važnost etabliranja i trećeg, *referentno vreme* (vreme u odnosu na koje se vremenski locira neki događaj). Upravo u odnosu između vremena govorenja i referentnog vremena vidi osnovnu razliku između preterita i perfekta: za razliku od preterita, kod perfekta se poklapaju vreme govorenja i referentno vreme što objašnjava činjenicu da se perfekt upotrebljava u izveštajima o određenim događajima koji imaju veze sa sadašnjosti. Rečenica *Bettina ist eingeschlafen*. ('Betina je zaspala') ima za posledicu stanje *Bettina schläft jetzt*. ('Betina sad spava'). Iz rečenice u preteritu *Bettina schlief ein* ne može se izvesti isti zaključak. Na određenu vezu sa sadašnjosti upućuje i pomoćni glagol u prezentu pomoću koga se gradi perfekt. Autor zaključuje da u razgovorima, diskusijama i sl. treba dati prednost perfektu, dok je u pripovedanju mnogo bolje koristiti preterit. Zaključujemo da je članak *Semantika prošlih glagolskih vremena u njemačkom jeziku* važan prilog morfološkim istraživanjima jezika.

3. *DIE VERWENDUNG DER WERTENDEN ADJEKTIVE IN DEN PLENARSITZUNGEN DES BUNDESTAGES* (članak objavljen u časopisu *Kommunikacija i kultura*, 2022, str. 77-92) Članak je rezultat višegodišnje naučne zainteresovanosti kandidata za leksički i pragma-semantički aspekt jezika. Svakodnevna komunikacija nezamisliva je bez vrednovanja pojava, stvari i sl. Isti fenomen sve češće je u fokusu i naučnih analiza. Kako se pridevi neretko definišu kao vrsta reči koja izražava neko svojstvo/osobinu, njihova klasifikacija prema semantičkom kriterijumu često je sastavni deo i starijih gramatika. Predmet ovog istraživanja su pridevi koji služe za vrednovanje u političkom diskursu. Kao korpus su poslužili stenografski izveštaji sa dve sednice Budnestaga iz 2015. i 2018. godine. U analizi korpusa autor se oslanja na Trostovu klasifikaciju prideva kojima se nešto vrednuje, i postavlja za cilj – koje supklase prideva iz pomenute klasifikacije se javljaju u korpusu, koje su najfrekventnije; kako se prisustvo određenih supklasa može objasniti i obrazložiti ako se stave u kontekst diskursa parlamenta. Za istraživanje su bitni relativni klatitivni (opisni) pridevi koje Trost kvalifikuje kao prototipske predstavnike

vrste reči pridev. Oni, za razliku od većine imenica, eksplicitno izražavaju sud. Analizirajući korpus autor konstatuje da se u parlamentarnim debatama sreću i pridevi koji nisu tipični za politički diskurs, tada uglavnom u prenesenom značenju: *wunderschöner Haushalt*. Pošto pridev konkretno značenje dobija tek kad se stavi u kontekst, autor izvodi zaključak da se klasifikacija van njega ne može smatrati verodostojnom. Nakon analize korpusa autor zaključuje: da je pridev produktivno sredstvo za vrednovanje; da i vrednosno neutralni pridevi u određenom kontekstu mogu imati to svojstvo; kao atribut imenici, kojoj je imanentno svojstvo vrednovanja, ima funkciju intenziviranja (*sachgrundloser Unsinn*); svoju funkciju vrednovanja prenosi na celu nominalnu frazu i kad je nukleus vrednosno neutralna imenica (*kriminelle Spendensammler*). Analiza ekscerpiranih prideva pokazuje, takođe, da je upotreba određenih supklasa prideva indikator političke klime: u debati iz 2015. godine objekt vrednovanja u nemačkom Bundestagu nisu parlamentarci (npr. njihov izgled, karakter isl.) već isključivo njihovi postupci. Sa promenom političkih prilika u svetu i u Nemačkoj (npr. jačanje desnice) češće se daje sud o moralnim kvalitetima poslanika. Ovaj rad, kao i ostali iz ove lingističke discipline, obogacuje ponudu sadržaja na postdiplomskom studiju za studente Germanistike čija interesovanja prelaze okvire sadržaja koji im se tradicionalno nude.

ANALIZA PEDAGOŠKE OSPOSOBLJENOSTI (Rezime rezultata pedagoškog rada, sa naglašenim rezultatima iz zvaničnih studentskih anketa, ocjene pristupnog predavanja, ocjene inauguracionog predavanja)

Po završetku specijalističkih studija 2009. godine Ljubomir Ivanović angažovan je kao honorarni saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U tom svojstvu u nastavi na lingvističkoj grupi predmeta držao je vežbe na raznim predmetima: Savremeni njemački jezik, Osnove gramatike, Morfologija njemačkog jezika, Sintaksa njemačkog jezika, Semantika njemačkog jezika. Ugovor o

radu sa istim fakultetom zasniva 2014. godine. Osim rada na matičnoj katedri od 2009. do 2017. angažovan je i kao honorarni saradnik na kursovima njemačkog jezika koje je organizovao Instiit za strane jezike, koji je do 2015. godine bio samostalna jedinica Univerziteta Crne Gore, nakon čega ulazi u sastav novoosnovanog Filološkog fakulteta. Trenutno je angažovan kao saradnik u nastavi sa doktoratom. Vodeći se potrebama Katedre, ali i sopstvenim interesovanjima, drži nastavu iz različitih lingvističkih predmeta. Na osnovnim studijama: Njemački jezik 1 – osnove gramatike, Njemački jezik 2 – Morfologija 1, Osnove prevođenja 1, Osnove prevođenja 2, Njemački jezik 4 – Sintaksa 1, Savremeni njemački jezik 5 i 6. Na master studijama: Semantika njemačkog jezika, Savremeni njemački jezik 7, 8 i 9. U anonimnim studentskim anketama pedagoški rad dr Ljubomira Ivanovića ocenjen je najvišom ocenom. Kao gostujući predavač od 8. 4. 2024. do 15. 4. 2024. učestvuje na seminaru CEEPUS na Univerzitetu u Beču.

STRUČNA DJELATNOST

Pored naučnoistraživačke i pedagoške delatnosti dr Ljubomir Ivanović učestvuje i u različitim stručnim aktivnostima. Od 2010. godine stalni je saradnik Ispitnog centra Crne Gore gde je angažovan kao autor testova i recenzent za testove za eksternu maturu, polumaturu i stručne ispite. Od 2020. godine je predsednik Komisije za njemački jezik čiji je zadatak sastavljanje testova za eksternu proveru znanja u crnogorskim školama. U Ispitnom centru je angažovan i kao autor testova, recenzent i ispitivač za potrebe održavanja Državnog takmičenja iz njemačkog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola. Od 2013. godine je licencirani ispitivač za međunarodno priznate ÖSD ispite (Österreichisches Sprachdiplom). Od iste godine je član Upravnog odbora Udruženja germanista jugoistočne Evrope (SOEGV), a od 2023. godine član i lokalni koordinator za Crnu Goru za CEEPUS mrežu TRANS-TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSLation.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD		13	13			28,5
2. STRUČNI RAD		3	3			5,70
3. PEDAGOŠKI RAD		2	2		10	10
UKUPNO			18			44,20

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

(Jasan zaključak o ispunjenosti uslova za izbor u odgovarajuće zvanje i mišljenje, saglasno Mjerilima za izbor u zvanje)

Iako tek na pragu nastavničke karijere, dr Ljubomir Ivanović u do sada objavljenim stručnim radovima pokazuje zavidan stepen sposobnosti za kritičko iščitavanje referentne literature, sučeljavanje različitih naučnih stavova, njihovu analizu, ali i elaboriranje manje poznatih fenomena. Naučni članci napisani su korektnim i ujednačenim naučnim stilom uz upotrebu precizne terminologije. Naučno-istraživački rad svedoči, takođe, o širokom opsegu njegovih lingvističkih interesovanja. Ako se u obzir uzmu i njegove pedagoške i stručne aktivnosti, jasno je da on ispunjava uslove za izbor u akademsko zvanje.

Imajući u vidu sve rečeno, sa zadovoljstvom preporučujem da se dr Ljubomir Ivanović izabere u akademsko zvanje **docenta** za oblast **Germanistika – Njemački jezik** na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT

Prof. dr Smilja Srdić,
redovni profesor u penziji
Filološki fakultet u Beogradu

REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za oblast: Србистика (српски језик) na Filološkom fakultetu Univerziteta crne Gore.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 17.4.2024. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat **DR DRAGA BOJOVIĆ**.

BIOGRAFIJA

Рођена сам 24.11.1964. године у селу Ђурђевића Тара, општина Пљевља. Основну школу похађала у Ђурђевића Тари и Косаници а средњу у Пљевљима. Добитник сам и дипломе Луча. Студије српскохрватског језика и југословенских књижевности на Одејку за српскохрватски језик и југословенске књижевности уписала 1984. године, а завршила 16.11.1989, одбранивши дипломски рад на тему *Говор Ђурђевића Таре*.

Године 1989. уписала сам постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смер *Наука о језику*, а завршила 17. 2.1999. године, одбранивши магистарски рад под насловом: *Конгруенција (с)а вишечланом напоредном субјекатском синтагмом у српском језику*, чиме сам стекла академски назив *магистар филолошких наука*.

Докторску дисертацију под називом *Говор Потарја* одбранила сам 12. новембра 2009. године на Филолошком факултету у Београду и стекла научни степен *доктора филолошких наука*. Рјешење о нострификацији потврде, тј.